

Ekonomski bilten

Svezak 5, broj 3
Oktobar 2002

Ekonomска реформа и обнова Босна и Херцеговина

Sadr`aj

1. Dnevni red reformi
2. Porezi i buxet
3. Najnovija doga|awa u Republi ci Srpskoj
4. Razvoj turi zma
5. Komercijal i zaci ja poqopri vrede
6. Veterinarstvo
7. Zdravstvo
8. Saobra}aj
9. Sektor el ektri -ne energije
10. Tel ekomuni kaci je
11. Pri vati zaci ja
12. Bankarstvo
13. Zakon o zemqi { nim kwi gama
- 14. Ekonomski pokazateci**

Ovaj Ekonomski bilten objavljen je u skladu sa ovi{ tevi ma Lorda Paddy Ashdown-a, Vi{okog predstavnika.
Glavni urednik: Patrice Dreiski, Zamjenik Vi{okog predstavnika i {ef ekonomskog odjela, OHR.
Tehni -ki urednik: Almira Kulaglic, ekonomsko odjecewe, OHR.
Dizajn: Samir Mujkovic, odjel za resurse, ICT sekci ja, OHR.

Za pi tanja i obja{ wewa mol i mo kontakti rajte:
economic.newsletter@ohr.int

Radna mjeseta i pravda- Novi sporazum organa vl asti i naroda Bosne i Hercegovine

30. jul a dr` avna i entitetske vl ade objel odani le su svoj program ekonomski h reformi koji po prvi put jasno artikuli {e konkretne reforme i inicijative potrebne da bi ova zemqa krenula putem prosperiteta i integracija u Evropu. Detaljno se navode konkretne radwe, koje se zasnivaju i u skladu su sa sporazumom koje su organi vl asti Bosne i Hercegovine postigle sa me|unarodnom zajednicom te Op{tim okvirnim sporazumom za mir. Vije{e za provedbu mira sna`no je podr`alo Program reformi 31. jul a.

Sam program proizvod je tijesne saradwe i zme|u organa vl asti Bosne i Hercegovine i me|unarodne zajednice. Iz nose se glavni ci qevi ekonomске reforme u skladu sa sl i -nim ci qevima utvr|enim za neka druga va`na podru-ja poput vl adavine prava i povratka izbjegl i ca. Napisan je jasnim stilom, i navodi razli -ite ekonomске barijere sa kojima se Bosna i Hercegovina trenutno suo-ava, a koje organi vl asti nastoje da otkl one.

Najva`ni ji ci q je otvarawie novih radnih mjeseta. Stoga se predvi |a da stvarawem



optimalnih uslova za privatno preduzetničtvilo agawa bude otvoreno oko 60.000 novih radnih mjeseta u privatnom sektoru do kraja 2004 godine. Konkretna sredstva za postizanje ovoga cilja iznijeta su u dva glavna poglavica dokumenta: ekonomski obaveze prema narodu Bosne i Hercegovine i konkretni vodič kroz zakonodavstvo koji se odnosi na realizaciju ovih obaveza. U vodiču kroz zakonodavstvo iznose se detalji vezani za zakone i reforme i inicijative potrebne za ispunjavanje ove obaveze, gdje su uključena područja poput pobočnica poslovne klime, pobočnica efikasnosti organa vlasti, stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora te mreže socijalne sigurnosti koja uključuje mreže u zdravstvu te pomoći nezaposlenim.

Do sada je težko tačno utvrditi koliki su napredak organi vlasti Bosne i Hercegovine načinili vezano za realizaciju svojih obećanja, naročito zbog velikog qetnog zastoja u radu parlamenta i koncentracije na izbornu kampelu. Međutim do nekih pozitivnih pomaka u tom smjeru je došlo, naročito u smislu novodonošenih zakona koji uključuju Državni zakon o veterinarstvu, Zakon o izmjenama i dopunama, Zakona o civilnoj avijaciji te zakona o električnoj energiji. Isto tako napredak je učinjen i na planu međunarodne integracije, koja utiče na stvaranje jedinstvenog ekonomskog prostora: mehanički prijedlogi poreza od akcija utvrđeni su u skladu sa naporima za svega funkcioniranje bez potrebe da bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje koje osuđuje sve izgledne za poticaj održivog ulaganja, a končno i sam ekonomski rast.

I pak barijera jočima i izgledi jočni su jasno vidljivi. Na primjer, reforma zemljišnih kviga i zakona o namjeri vratjene povjerenju učinila je na području ulaganja nije uspjela naići na odobravaju, a uspiješno funkcioniranje federalnog penzionog fonda podrijetlje je odlukom federalne vlade kojom se nameđu ozbiljne finansijske obaveze tome fonda. Neuspjeh državne i entitetskih vlasti da preuzmu tako važno mogao bi ugroziti buduću nastojavanju i ispunjavanju ostalih elemenata programa rezultati predstojećih izbora mogli bi biti odlučujući u poduzimanju potrebnih koraka u pravcu kretanja ka reformama i prestrukturnisanim, tako da bi ova zemlja

mogla poslužiti kao ekonomski model za region.

Porezi i buget

Stav provere radne grupe za ekonomsku politiku u vezi PDV-a

Krajem jula Proverena radna grupa za ekonomsku politiku odobrila je dokument o stavu vezanom za PDV koji je prethodno usvojen većinom glasova na Međunarodnoj savjetodavnoj grupi za poreze.

PDV bi trebalio da funkcioniše na državnom nivou (jedan nivo fiskalne nadležnosti);

Pitanje prijednosti prihoda, naročito vezano za prijednost prihoda od PDV-a državne vlasti predstavlja pitanje koje je odvojeno od operativnog nivoa poreza;

Jedna administracija bi trebalio da administrira PDV u cijelosti zemlji.

U septembru Međunarodna savjetodavna grupa za poreze održala je vanredni sastanak da bi raspravljala o stavu vezanom za PDV sa predstavnicima misije MMF-a u Bosni i Hercegovini. Zaključak je bio da je jedinstveni stav međunarodne zajednice podržan uveljavljanjem PDV-a na državnom nivou, pod pretpostavkom da su sve političke barijere otključane.

Doprinos Distrikta Brčko buxetu zajedničke institucije Bosne i Hercegovine

U toku qetnih mjeseci, međunarodna zajednica izražala je značajnu zabrinutost prema problemima vezanim za nedostatak sredstava za finansiranje institucija na državnom nivou / državne grane -ne služe. Do toga je došlo zato što je u državnom buxetu gredkom iskazano 11.5 MIL KM za Državnu granicu sluhu od EU.

Zbog ove zabrinutosti, Odjekewe OHR za fiskalnu politiku zajedno sa Vijećem ministara istraživalo je mogućnosti za otklanjanje ovog finansijskog problema. Osim preraspodjelje u okviru samoga buxeta državne institucije i nastojavanja da se postignu određene učtede u rashodi, dogovoren je da treba ozbiljno i spriječiti mogućnost doprinosa Distrikta Brčko u ovom



poglеду. Iako apsolutni iznos za 2002 godinu tek treba utvrditi (u doba nastanka ovoga -l kanka) a tekuća formulacija metoda ogija za 2003 godinu još nije uspostavljena, District Brko uskoro treba da uspostavi formalni odnos (ukupno) i formalni (pišta) sa državnim institucijama.

Mehanizam o pripadnosti prihoda od akciza
9. augusta Višoki predstavnik otvorio je naročiti sastanak koji je sazvan da bi se bavilo po-ekonomskim zahtjevima mehanizma o pripadnosti prihoda od akciza koji je zvanično trebalо da profunkcioniše polovinom jula mjeseca. Sastanku su prisustvovali ministri finansija, te veliki kordinatori porezkih uprava iz entiteta i Districta Brko.

Uzini se da ovaj mehanizam djeli i funkcioniše, ali određeni broj pišta još uvek treba razrijeti, ukupno i zdavawe dozvolu za obavqawemeljentetske trgovine i ostala rješenja koja su usvojena da bi se izbjeglo dvostruko oporezi vawe.

Putarina

Mediji i političari nedavno su usmjerili značajnu pažiju na pištave putarine (koje se nazivaju naročitim republikom naknadom u Republici Srpskoj). Ova naknada (koja u stvari predstavlja jednu vrstu individualnog poreza donedavno je iznosiла 0.15 feniga po litru goriva i entitetima, a nikada nije bila utvrđivana u Districtu Brko. Kao rezultat političkog pristiska u Republici Srpskoj, Vlada Republike Srpske je najavila da će ukinuti ovu "naknadu" pošto ona ide na tetu distributera naftnih derivata.

Koraci koje je najavila Vlada Republike Srpske, ukoliko budu i provedeni, predstavljaju nepotiskivo nedavno utvrđeni uslovi stand-by aranžmana MMF-a za Bosnu i Hercegovinu. Također bi trebalо evidentirati da bi razlika u cijeni goriva između Federacije i Republike Srpske bila značajno veća od 0.15 KM (iznos putarine) a trenutno oba entiteta primjewuju isti tip i visinu poreza na te proizvode. I faktori van domena poreza uticali bi na visinu cijene u BiH.

Povećanje nivo naplate poreza

U trećem kvartalu ove godine, nivo naplate poreza (naročito porez na promet duhana i duhanskih proizvoda) dočišće znatan porast. U slučaju duhana, do te promjene je došlo potrebito se od uvoznika i proizvođača zahtijevati da plate i porez na akcize i porez na promet na uvezene odnosno prozvedene proizvode. Prije toga, samo se plaćala akcija po ovom osnovu, a porez na promet se plaćao u mjestu krajve potrošnje (to je predmet značajne evazije).

Zanimljivo je da je to se tine Federacije, gdje prihod od poreza na promet ide kantonima, u po-ekonomskim protivqvewa, političke prirode, ovoj promjeni zbog toga što bi neki kantoni izgubili prihode potrebiti za pripadnost poreza na promet ne bi bila zasnovana na stvarnom mjestu krajve potrošnje, već samo na formuliranu pripadnost ili i kupuju. Stvarni rezultat je međutim da su *svi* kantoni imali koristi od ove promjene.

Sljedni argumenti biće izneseni vezano za potrebno prestrukturisane carine i razloge zbog kojih PDV treba da funkcionise na nivou države. Više prikupljenih prihoda znači više sredstava za sve nivoje vlasti i institucije kojima ova sredstva pripadaju.

Najnovija događawa u Republici Srpskoj

U septembru mjesecu Narodna skupština Republike Srpske bavila se svedečim značajnim ekonomskim temama:

Narodna skupština Republike Srpske donijela je moderne zakone: *Zakon o stečajnom postupku i Zakon o likvidaciji* koji se temeže na načrtima koje je izradio Radna grupa sa predstavnicima svih nivoa vlasti u BiH, a vodeću ulogu u ovome projektu imao je wemački GTZ. Cilj Zakona o stečajnom postupku je prestrukturisane firme u nastojanju da se sačuvaju i ih održi i da se u neodrživim dijelovima provodi postupak likvidacije. Očekuje se da će ti zakoni pomoći privrednim firmama postojanjima struktura firmi potrebama tržišta.

Zakon o elektroprivredi Republike Srpske omogu}ava prestrukturisawe i privatizaciju kapi tal a u dr` avnoj svojini. No me|utim, zakqu-ak koji je Narodna skup{ tina Republike Srpske usvojila ograni~ava udi o za privatizaciju na 49%. Dono{ ewe ovoga zakona jedan je od uslova koji je Sjjetska banka postavila vezano za povoqne pozajmni ce Bosni i Hercegovini od razli~itih institucija (vode}a agencija u ovome je Sjetska banka).

Zakon o buxetskom sistemu omogu}ava provedbu trezorskog sistema na op{ tinskom nivou i utvr|uje mehanizam za raspodjel u prihoda izme|u RS i op{ tina. Kompromis izme|u op{ tinskog nivoa i nivoa Republike Srpske dostignut je u transparentnoj parlamentarnoj proceduri tako {to }e op{ tinski prihodi iz vlastitih izvora biti upla}ivani na op{ tinske ra-une, dok }e prihodi koje dijele RS i op{ tine biti usmjeravani na jedinstveni trezorski ra-un. MMF je zahtijevao dono{ ewe ovoga zakona, {to predstavqa va` an prvi korak u smjeru ve}e transparentnosti u javnoj potro{\wi}.

Me|unarodna zajednica je postigla op{ tu saglasnost o potrebi ja-awa poslovawa u Bosni i Hercegovini orijentisanog na proizvodju. Republika Srpska donijela je i *Zakon o podsticawu razvoja malih i srednjih preduze}a* (koja zapo{\qavaju do 250 quidi) u skladu sa ve} usvojenom strategijom ekonomskog razvoja iz marta 2001 godine. Vaqa naro~ito napomenuti da je sama VI ada Republike Srpskeinicirala ovaj zakon.

Narodna skup{ tina Republike Srpske usvojila je *Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduze}a te Zakon o akcijskom fonda koji su izazvali kritike Me|unarodne savjetodavne grupe za privatizaciju. Provedba Zakona o privatizaciji preduze}a zahtijeva pomno prave; no me|utim, ipak se ne mo`e i skqu-iti mogu}nost da }e privatizacija u sektorima poput energetike i telekomunikacija iji te`e. Zakon o akcijskim fondovima treba izmjeniti u nekim kqu-nim odredbama koje se odnose na piawa o potrebi zadr`avawa glasa~kih prava Republike Srpske nad dionicama u preduze}ima koja su jo{ uvijek u dr` avnoj svojini, da bi se poboq{alo upravqawem preduze}ima. Me|utim, Republika Srpska je uspjela da u potpunosti privatizuje preko 350 firmi, ili otprilike jednu tre}ini od ukupnog broja preduze}a u dr` avnom*

vi asni { tvu, a ve}i nom se radi o malim i srednjim preduze}ima privatizovanim do januara 2002 godine. Prodaja za gotovinu dostigla je zna~ajan zamah nakon dono{ewa *Zakona o otpisu potra`iawa* ~ime su neka preduze}a u Republici Srpskoj pove}ala i zglede da se privatizuju.

Narodna skup{ tina Republike Srpske vodi la je raspravu o izvje{\taju glavnog revizora o izvr{\ewu buxeta za 2001 godinu i zakqu-ila da se u izvje{\taju nalaze dragocjene informacije o zna~ajnom napretku u pore|ewu sa izvr{\ewem buxeta u 2000 godini, a bavi se i nekim zna~ajnim podru~ji ma u kojima treba izvr{\iti promjene na boqe. Jedan od najzna~ajnih koraka naprijed je i ~iwenica da je VI ada Republike Srpske prestala da finansiira preduze}a koja stvaraju gubitke bilo putem subvencija ili pozajmica kod banaka (koje su nekada bile u dr` avnoj svojini). Zavr{\etak procesa privatizacije banaka u Republici Srpskoj¹zna~ajno je doprinijeo efikasnoj javnoj potro{\wi}. Trezorski sistem funkcioni {e jo{ od po-eta 2002 godine i predstavqa jedan od najzna~ajnih koraka u pravcu transparentnijih buxetskih procedura; USAID je pomogao u provedbi ovog zna~ajnog instrumenta. Me|utim, VI ada Republike Srpske dobila je zadatak da provede preporuke glavnog revizora pomenute u izvje{\taju. Osim toga, trebalo bi evidentirati da su unutra{\wi} prihodi porasli za oko 50% u pore|ewu sa periodom januar-juni 2002 godine, (a za vi{e od 70% u pore|ewu sa prvom polovicom 2000 godine) uglavnom kao rezultat stro`i je političke vezane za naplatu poreza a u skladu sa primjenom novog Zakona o preskoj upravi, i jo{ nekoliko reformskih elemenata poput uskla}iawa poreza na promet i akcije sa Federacijom Bosne i Hercegovine.

Narodna skup{ tina Republike Srpske usvojila je 6 zakona koji se odnose na okoli{ u mjesecu julu:

Zakon o za{iti prirodne sredine

Zakon o za{iti vazduha

Zakon o za{iti voda

Zakon o za{iti prirode

Zakon o upravqawu otpadom

¹ Samo jo{ jednu malu banku treba privatizovati (Pri vredna banka u Doboju)

Usvajawem zakona o okoli{u Republika Srpska dobila je zna~ajan pravni okvir za za{ti tu okoline i o~uvawe prirodnih resursa va`nih za pocopri vredu. Ova grupa zakona ra|ena je uz zna~ajne doprinose Evropske komisije, a u skladu je sa Strategijom ekonomskog razvoja Republike Srpske iz marta 2001 godine. (CARDS zna~ajna sredstva za podr{ku za{ti te okoli{a u BiH)

Razvoj turizma

Dejtonskim sporazumom turizam dat je u nadle`nost Entiteta i kantona. Me|utim i idealno bi bilo da se turizam podsticane nivou dr`ave po{to je za strance najva`nije da steknu utisak o cijeloj zemqji.

U maju 2001 godine OHR je stupio u kontakt sa oba Entiteta i Agencijom Sarajevo ekonomski region, sa sugestijom da zajedno razviju takvu jednu pozitivnu sliku o zemqji, oko ~ega je postignuta saglasnost obje strane. U materijalu koji je nakon toga sa{iwen, glavni je simbol bio etni~ki neutralan, jedinstven i prastari nadgrobni spomenik. U toku 2001 i 2002 godine promotivni materijal podijegen je odre|enom broju me|unarodnih turisti~kih berzi u Zapadnoj Evropi i Sjevernoj Americi. Finansijsku podr{ku za ovo omogu}io je [vi carski Fond i Entiteti.

OHR je zainteresovan za razvoj promotivnog materijala za Bosnu i Hercegovinu iz dva glavna razloga:

1. Turizam je djelatnost broj jedan u svijetu. Zapo{ qava mnogo qudi, povoqno uti~e na okoli{, a jedna je od djelatnosti za koju u Bosni i Hercegovini postoje istinski potencijali.
2. Zna~aj pozitivne slike o nekoj zemqji prevazi{lazi} okvire turizma. Omogu}ava transformaciju Bosne i Hercegovine iz ratom uni{tene, na pomo} oslowene zemqje u zemqju koju je prijatno posjetiti, a koja je i dobra za ulagawa. Vrijednost je u tom "pozitivnom" licu Bosne i Hercegovine.

Promotivni program se i daqe razvija. Uloga OHR-a se sve vi{e smawuje, po{to su nadle`nosti prene{ene na entitetske organe

vi{asti po-etkom ove godine. Da bi se postigli maksimalni rezultati, entitetski organi vi{asti razmatraju formalno osnovave Ureda za razvoj turizma Bosne i Hercegovine, {to je pozitivan dogajaj koji OHR podr`ava.

Za detaqnije informacije izvolite se obrati ti na adresu
williem.vaneekelen@ohr.int

Komerzializacija pocopri vrede

Predratna i poslijeratna pocopri vreda sasvim su dvije razli~ite stvari. Za mnoge qude, prije rata, pocopri vreda nije bila glavni izvor prihoda. Proizvodili su samo za vi{aste potrebe i lokalna tr`i{ta. U poslijeratnom periodu, mawe je radnih mesta, te se mnogi pocopri vredni ci oslavaju i skuplivo na svoju zemqju. Jo{ jedna zna~ajna promjena je da pocopri vredni proizvoda-i ne mogu jednostavno prodavati svoje proizvode dr`avi kao kupcu, ve} moraju sami pronalaziti svoja tr`i{ta. Osim toga, konkurenca je mnogo ja-a nego {to je bila ranije, proizvodi uvezeni iz inostranstva jeftiniji su nego ranije, a potro{a-i u Bosni i Hercegovini imaju mawe sredstava za tro{ewe nego {to su imali prije rata. Ukratko, u pocopri vredi nije lako do}i do zarade, a nove stavove i tr`i{no orientisano ponase treba uvesti u ovaj sektor.

OHR razvija program koji pocopri vredni ci ma poma`e u {irewu znawa (o mogu}im djelatnostima, kvalitetu proizvoda i finansiraju na primjer) u svijetu u nove tr`i{ne privrede koja se razvija u Bosni i Hercegovini. Serija telefizijskih programa bi }e emitovana u prvoj polovini 2003 godine. Zajedno sa jednom kwi`icom na istu temu, koja je biti dostupna svim pocopri vrednim proizvoda-i, namjera ove serije je da oja-a mogu}nosti pocopri vrednih proizvoda-a da svoje djelatnosti i z ekstenzivnog pristupa preobrade u komercijalni.

Veterinarstvo

Dr` avni zakon o veterinarstvu pro{ao je parlamentarnu proceduru. Sad Dr` avni ured za veterinarstvu treba u potpunosti da funkcioni {e; najzna~ajni zadatak }e mu biti da vr{ i koordinaci ju aktivnosti dva Entita i Distrikta Br-ko i da predstavqa zemqu kao jedinstvena dr` avna institucija po pitanima koja ukqu-uju EU i OIE u parizu. Planovi suzbijawa zaraznih bolesti poput plavog jezika koji se nedavno pojavi o u Bosni i Hercegovini - takojer moraju biti izrajeni i usagla{eni.

Jedan od preduslova za bezbjednost hrane jest identifikacija i kontrola kretava ~ivotiwa. Ovaj zna~ajan projekat je u toku a finansira ga EK. Nakon iscrpnih pregovora osnovana je Operativna agencija za identifikaciju ~ivotiwa na nivou dr`ave a sa sjedi{tem u Bawaluci. Jedinicce ove agencije nalaze se u oba entita. Jedan od ishoda trebal bi da bude i baza podataka o svim ~ivoti wama i farmama u zemqi.

Osim toga OHR i drugi predstavnici me|unarodne zajednice poma`u Ministarstvu za pocopri vredu i veterinari ma u Federaciji da osnuju Veterinarski komoru Federacije Bosne i Hercegovine. Bez ove komore veterinari ne mogu osnovati veterinarsku ambulantu slu`bu, pa stoga veterinarske stанице u Federaciji ne}e biti u mogu}nosti da na|u kupce. Va`no je uskoro osnovati ovu komoru da bi se otvorila nova radna mjesta za mlade veterinare i pobocq{ale veterinarske usluge kroz konkuren ciju.

Zdravstvo

Uprkos reformama u pravcu kojih je krenul o nekoliko me|unarodnih organizacija zajedno sa predstavnici ma lokalnih organa vlasti, zdravstvo u oba entita je i daje puno slabosti. Ve}ina problema u zdravstvu odnosi se na finansirawe ovoga sektora, {to je izra`eno u oba entita.

Iako je situacija u zdravstvu u Federaciji boqa nego u Republici Srpskoj, sistem se jo{ uvi jek mo`e okarakterisati kao

nezadovoqavaju}i. Treba naglasiti da se Zakon o zdravstvenom osigurau iz 1988 jo{ uvi jek u potpunosti ne provodi. Konkretnije, kantoni 8 i 9 jo{ ni su priveli kraju poslove vezane za dokidawe paralelnih sistema u zdravstvu i stvorili fondove za zdravstveno osigurawe koji funkcioni {u. Kao posledica toga, jedan ve} komplikovan i neefi kasan sistem koji se sastoji od deset zavoda za zdravstveno osigurawe u Federaciji postaje jo{ neefi kasniji neuspostavqawem jedinstvenog zavoda za zdravstveno osigurawe u kantonu 7. Osim toga, zdravstvo karakteri {u veoma niska primawa zdravstvenih radnika i nedovoqna finansijska sredstva za potrebe opreme i materijala u zdravstvenim ustanovama.

Situacija u Republici Srpskoj jo{ je te`a nego u Federaciji. Iako ovaj sektor tamo nije pretjerano decentralizovan i neefi kasan, nalazi se u ozbi qnoj finansijskoj krizi. Na primjer, prosje~na neto plata qekara u Republici Srpskoj je oko 480 KM, a ve}ina qekara prima samo 8 do 10 plata godi{we. Sindikat zdravstvenih radnika Republike Srpske se `ali da Zavod za zdravstveno osigurawe Republike Srpske ne ispuwava obaveze prema zdravstvenim ustanovama, a sindikat i to vi di kao dio vezan za finansijske probleme. Ministar zdravstva Republike Srpske reaguje tako {to se `ali da je MMF nametnuo nerealnu granicu na potro}wu u zdravstvu a iz buxeta Republike Srpske, ~ime je zadao zna~ajan udarac jednom ve}ionako slabom sistemom.

[ta treba uraditi da bi se zdravstvo u oba entita pobocq{alo? U velikoj mjeri finansijska situacija u sektoru zdravstva odra`ava slabosti zvani-ne privrede kao svog primarnog izvora prihoda kroz naplatu doprinosa za zdravstveno osigurawe. Zbog toga ja~ave zvani-ne privrede i pobocq{awe nivoa naplate doprinosa predstavqaju primarne instrumente za ja~ave finansijske situacije u zdravstvu. Kantoni 7 i 8 u Federaciji treba da prestanu kr{iti Zakon o zdravstvenom osigurau dokidawem paralelnih sistema u zdravstvu. Osim toga, Federacija bi trebalio da iznale na-in da uspostavi jeftiniji i efikasniji sistem zdravstvenog osigurawa. U oba entita trebal bi posti}i ve}u efikasnost u finansirawu zdravstva pobocq{awem

funkcioni sava Zavoda za zdravstveno osigurawem smawewem rashoda u zdravstvu.

Transport

Zamjeni k ministra vawski h poslova Gr-ke Andreas Loverdos i wegov kol ega I vi ca Mi { i } potpisal i su u Sarajevu sporazum o grant od 19.5 miliona eura za moderni zaci ju infrastrukture u podruju energetike i transporta i pomo} razvoju dr`avnih institucija u zemqi u periodu od 2002 do 2006 godine.

Kvalitet naftnih derivata

Vije}e ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je odluku o kvalitetu te-nih naftnih derivata u Bosni i Hercegovini propisuju}i primjenu evropskih standarda pri uvozu naftnih derivata. Za naftne deriveate proizvedene u doma}iom rafinerijama, va{i}e prelazni period dok standardi EU ne budu dostignuti. Ovom se odlukom stimuli{e doma}a proizvodja, omogu}ava za{titat proizvo|a-a i stranih ulagawa.

Avijacija

Zna~ajne izmjene i dopune Zakona o avijaciji, u kojima se redidira upravqawe Odjela za civilnu avijaciju Bosne i Hercegovine, stima{to sada postoji samo jedan generalni direktor a ne tri kao sada, a usvojene su na Domu naroda na 25 sjednici 30 septembra. Ovi }e i}i daqe na objavqivave u slu|benom listu i u velikoj mjeri olak{ati funkcioni sawe i efikasno upravqawe ovom agencijom.

@eqezni-ki saobra}aj

Nova ~eqezni-ka stаница otvorena je u Bawaluci. Stаница je kapacitirana za prijem oko 30.000 putnika dnevno i stajala je 3.6 miliona KM. Viada Republike Srpske obezbijedila je jedan milion KM, a grad Bawaluka 200.000 dok su ptrostala sredstva obezbijedile @eqeznice Republike Srpske. @eqeznice Republike Srpske imale su preko 12 miliona gubi taka u 2001 godine, a to se desilo i nakon 25 miliona subvencija ~eqeznicama od 2% poreza na promet. Tako su ukupni tro{kovi poreskih obveznika iznosi li i oko 37 miliona.

Vodni saobra}aj

Me|unarodni okvirni sporazum vezano za Posavce je okon-an u Br-kom za vrijeme dvodnevog zasjedanja radnih grupa Pakta stabilnosti petog i {estog septembra. Sporazumom se reguli{u svi aspekti dr`ivog upravqawa vodenim saobra}ajem ukqu-uju}i kori{tewe voda, plovi{du, obezbje|ewe vode u dovoqnim kol i -inama i sa odgovaraju}im kvalitetom, za{ti tu voda, za{ti tu od {tetnih uticaja voda i efikasnog kontrolu vodnog re`ima. Da bi se sporazum proveo strane treba da osnuju me|unarodnu komisiju za Posavce. Sjedi{te ove komisije jo{ nije utvr|eno.

Sektor elektri~ne energije

U toku tre}eg kvartala Oba entiteta usvojila su zakone o elektri~noj energiji: Zakon je u Federaciji Bosne i Hercegovine usvojen u julu mjesecu, a u Republici Srpskoj u septembru. [to se ti-e zakona Republike Srpske, jedno od pi tava - sjedi{te regulatorne agencije - i daqe je ostalo otvoreno, i treba ga naknadno rije{iti.

Provedba institucionalnih aran`mana je u toku. Savjet ministara Bosne i Hercegovine predlo{o}io je imenovawe ~lanova Dr`avne regulatorne komisije Parlamentarnoj skup{tinji Bosne i Hercegovine: Gosp. Vinka Bo{waka i gosp. Aliju Muharemovi}a iz Federacije Bosne i Hercegovine te gosp. Vladimira Doki}a iz Republike Srpske. Naredni korak u ovome postupku jest da wi hovo imenovawe potvrdi Parlament Bosne i Hercegovine. Postavqewe ovi h ~lanova na funkcije ~lanova Dr`avne regulatorne komisije predstavqaje zna~ajan korak u procesu reforme.

Ci q intenzi~nih napora koje ulaze u me|unarodna zajednica je provedba dr`avnog Zakona o elektri~noj energiji, konkretno, radi se o osnivanju Dr`avne komisije za prenos elektri~ne energije, Regulatorne sistema na nivou dr`ave i Nezavisnog operatora sistema.

Tel ekomuni kaci je

U sektoru tel ekomuni kaci ja, zadaci i skazani u Politi ci sektora tel ekomuni kaci ja Bosne i Hercegovine implementiraju se zadovocavaju}om di nami kom. Regul atorna agencija za komuni kaci je organi zoval a je dva me|unarodna semi nara, jedan o novim trendovima u mobilnoj telefoni ji u mjesecu junu, i drugi o obavezama vezanim za univerzalne usluge u septembru, na kojima su u-estovali kqu-ni akteri iz redova doma}e a i me|unarodne zajednici. Semi nar o uvo|ewu re`ima univerzalnih usluga u Bosni i Hercegovini jo{ jedamput je i skazao potrebu za br`im ekonomskim reformama. Zakqu-eno je da niska stopa pokrivenosti u sektorima fiksne i mobilne telefoni je (ispod 30% populaci je) gotovo da -ini nemogu}im uspostavqawem re`ima univerzalnih usluga sli-nog onom u drugim evropskim zemqama.

Regul atorna agencija za komuni kaci je vr{ i l a je praeve dinami ke primjene uslova utvr|eni h u dozvolama za rad u mobilnoj telefoni ji, ukqu-uju}i i obavezu oba mobilna operatora koji djeluju na teritoriji cijele zemqe da postignu pokrivenost od 80% stanovni {tva do aprila 2004 godine. Evidenti rano je sa zadovocqvstvom da je po-etak ograni~ene konkurencije me|u operatorima doveo do smawewa tarifa i uvo|ewa novih usluga (pl a}awe unaprijed za kori {tewe usluga) na tr`i{tu mobilne telefoni je.

Privatizacija – Sporo napreduje

Uop{te

Uoba Entiteta privatizacija bi trebal o da uje u fazu konsolidacije, a u cijelini gl edano, vi{e od jedne tre}ine firmi uspje{no je i u potpunosti pre{lo u privatne ruke. U kategoriji malih i srednih preduze}ja te velikih firmi koje nisu od strate{kog interesa, me|utim, napredak je naro~ito uo~qiv. Segment male privatizacije bio je daliko najdini nami-niji po{to se u ovoj kategoriji radi o mawie

kompl i kovanom sistemu (nema prodaje za vau-ere/certifikate, pa su aukcije i di rektna pogodba gotovo postal e pravi lo) za zahvaquju}i obimu ulagawa koje treba da izvr{i kupac lak{e je dosti }i ve}inu kontrol e kapi talom. Finansijska dobit od privatizacije za entitete i kantone mawa je od o-eki vane, jer su gdjegod je to mogu}, kupci nastojali i upotri jebi ti vau-ere/certifikate odnosno staru deviznu {tedwu da bi do{li do preostalog dijel a kapi tal a po zavr{etku javnog upisa di onica. Zbog toga su prihodi u gotovini koji i du dr`avi ~resto bezna-ajni.

Osim u nekoliko izolovanih slu-ajeva, i intenzi tet socijalnih nemira uzrokovani zatvarawem neodr`ivih preduze}ja, bio je veoma nizak. Ve}ina uposlenika koji ma je rije~ su se i sami na licu mjesta mogli uvjeriti da wi hove firme nisu u stavu da budu konkurentne pod uslovima potpuno novih pravila tr`i{ne privrede. OHR posve}uje pa`wu aspektu zapo{qavawa u privredi u tranziciji tako {to putem Me|unarodne savjetodavne grupe za privatizaciju vodi ra-una o tome da agencije za privatizaciju pri utvr|ivaju najpovoqnijeg ponu|a-a uzmaju u obzir jedan od najzna-ajni jih kriterija. (obezbjedi vawe radnih mjesta)

Federacija Bosne i Hercegovine

Tre}a i posqedwa faza javnog upisa di onica za vlasni ke certifikata je trenutno u toku i vr{ i se u svim kantonima. Jasno je vidjivo da ova kona-na faza nije i zazvala veliko odu{evqewe me|u stanovni {tovom zbo{ u zemqi (a i u inostranstvu) stalno prisutne nepovoqne klime za ulagawa, ali i stoga {to su najpri{vl a-nija preduze}ja, osim komunalnih djelatnosti, ve} bila na ponudi. Do kraja godine, oko 70% preduze}ja iz male i 40% iz velike privatizacije trebal o bi da bude prodato.

Privatizacija strate{kih preduze}ja i daqe ide sporo. Stru-waci iz inostranstva koje je me|unarodna zajednica anga`ovala – iz GTZ-a, USAID-a, EU i WB – postigli su razli-te rezultate, a WB je tek nedavno otpo-el a sa svojim programom. U ovoj kategoriji privatizovano je trinaest preduze}ja, a jo{ tri bi mogla biti prodata do kraja godine.



Republika Srpska

Di rekacija za privatizaciju se jo{ uvi jek suo~ava sa problemima vezanim za kapacitet, personal, prostorije i finansi rawe. Viada je obe}ala da je poduzeti radi kala ne mjeru da pove}a kvalitet usluga i oja~a sposobnosti. Di rekacija za privatizaciju da se bavi slo`enim poslovi ma prodaje preduze}a i stavar privalnije usluge za potencijalne strane kupce. I zme|u ostalih mjera, trebalo bi razviti saradwu sa Agencijom za podsticawe stranih ulagawa (**FIPA**) koja djeluje na nivou dr`ave. Ova agencija se ne bavi samo tragawem za ulagajima u sektorima bez ulagawa, ve} i za ulagajima koji bi bili zainteresovani za preduze}a koja su u procesu privatizacije, a koja nude perspektivne mogu}nosti razvoja.

Oko 50% preduze}a iz male i oko 40% preduze}a iz velike privatizacije prodato je do kraja teku}eg kvartala. Sva privatizacija za vau-ere zavr{ena je 2001 godine, a di rekacija za privatizaciju se sada mo`e koncentrisati na prodaju preostalog dijela kaptala u dr`avnoj svojini (30%) za gotovinu ili za staru deviznu {tedwu. Kao {to se mo`e i prepostaviti, taj zadatak naro~ito je izazovan po{to prodaja mawinskog dijela dionica strate}kom kupcu nije privla~na u postoje}im okvirima privatizacije.

Na`alost, prodaja strate}kih preduze}a u Republi ci Srpskoj u poslednjih {est mjeseci je u stagnaciji. Samo je ~etiri preduze}a iz ove kategorije do sada privatizovano, uprkos aktivnom u-e}u stranih stru-waka iz GTZ-a, USAID-a i EU u procjeni, pri premi, ponudi i postizawu pogodbi. Glavne razloge treba tra`iti u lo{em stavu u kome se privatnina Republi ke Srpske nalazi, nedostatku stvarnog interesa klase politi~ara da privatizuju ono {to oni nazi vaju entitetskim "dragim kamewem u kruni" i im uslovima pod kojima se vr{i poslovawe (zastarjeli i proizvodi i tehnologije, izgubljena kljentela, velika dugovawa, mnogobrojno nezaposleno osobje) u firmama koje se nude na prodaju, te ~esta nefleksibilnost organa vlasti nadle`nih za privatizaciju koji odbijaju da snize cijene koje se zasnuvaju na preci jewenoj kwigovodstvenoj vrijednosti preduze}a, a bazu raju se na situaciji i prolosti. Situaciju ote`ava i trenutna kriti~na

si tuacija na svjetskom finansijskom tr`i{tu koja nije povoqna za poduzimawe rizika u globalnim razmjerima.

Bankarstvo

Utre}em kvartalu zabi}e`en je zna~ajan napredak u poboq{awu kvalitetu bankarskog sektora u oba Entiteta uskladiwawem regulatorne strukture i strukture usluga sa evropskim i sjeverno ameri~kim standardima. Nakon vi{e od godine dana rada na izradi zakonskih akata radna grupa koja se sastojala od me|unarodnih stru-waka i predstavnika agencija za bankarstvo okon~ala je rad na najzna~ajnijim i zmjenama i dopunama Zakona o bankama da bi oja~ala mogu}nosti agencije vezane za odgovaraju}u regulaciju sektorom i efikasno reagowawe na situacije u kojima finansijski uslovi banke prijete da ugroze bezbi jednost depozitara. I zme|u ostalo{ ova poboq{awa imat }e za rezultat pove}janu transparentnost, detaqnije utvr|ene zahtjeve vezane za javnost, pojedincu odgovornost upravq{ke strukture banke i osna~ene napore agencije u borbi protiv prava novca.

Nakon Federacije, paket je dostavljen Ministarstvu finansija Republi ke Srpske na razmatrawe i usvajawe. Pravni akti su done{eni i obajvjeni u Federaciji, a do`ivjeli su sna~nu podr{ku u svom prvom iztawu na Narodnoj skup{tini Republi ke Srpske, prije nego {to je ovo tijelo prestalo sa radom pred oktobarske izbore.

Jedna konkretna odredba zakona predvi|a da od 31 decembra 2002 godine sve banke moraju i spuni ti odre}ene uslove da bi postalile ~lanice Agencije za osigurawu depozita. Zakonodavstvom usvojenim u julu dolazi do objedi wawawa entitetskih agencija za osigurawu depozita, a osniva novo tijelo na nivou dr`ave, sa sjedi{tem u Bawaluci. Ovim prijavawem situacija depozitara se znatno poboq{ava, a naro~ito onih u Republi ci Srpskoj, jer za sobom povla~i 30 miliona KM vrijedan fond KM {tednih rezervi koji su omogu}ili me|unarodni donatori. Prethodno takvih rezervi nije bilo na raspolagawu bankama ~ije je sjedi{te u Republi ci Srpskoj.



Usvajawem i provedbom ovi h zakonodavni h inicijativa zavr{ava se jedan intenzijni proces u koji se krenulo sa ciljem da se sistem bankarstva Bosne i Hercegovine koji je u razvoju strukturi {e tako da obezbje|uje sigurne i moderne usluge u naporima oko pri vredne rekonstrukcije. Ostali rad vezuje se za napredak oko poboq{ava op{teg pravnog okvira za poslovawe u podru|ji ma poput, izme|u ostal og, zakona o obligacijama, ste|ajnom postupku, i kvadiciji, registraciji preduze}a i td.

Zakon o zemqi { ni m kwi gama

Jedan od preduslova za ulagawa – doma}a ili strana, ulagawa preduze}a ili privatnika- je pouzdan i transparentan sistem zemqi { ni h kwiga. Zakon o zemqi { ni m kwi gama obe}ava razja{wewe pi tawa u vezi sa vlasni {tvom nadimovinom u Bosni i Hercegovini, ohrabruje ukwi`bu imovine, formalizuje ~uvawe zemqi { ni h kwiga u sudu i uvodi praksu uno{ewa podataka u kompjuteri zovanu bazu podataka. Nakon {to ga usvoje vlade entiteta GTZ },e, uz finansijsku podr{ku SODE, obezbijedi potrebni hardver i softver i radi }e na instalisawu novog sistema uno{ewa podataka i obuci slu`benika u oba entiteta tokom 2003. godine. O-ekuje se da }e zakon biti u potpunosti harmonizovan izme|u dva entiteta.

Nacrt zakona je usvojio Dom naroda Federacije u septembru 2002. godine, ali nije usvojen na Predstavni -kom domu po{to je sjednica otkazana zbog nedostatka kvoruma. Zakon je pro{ao prvo ~itave na RSNA u julu 2002. godine, ali je skinut sa dnevnog reda za drugo ~itave nakon {to se posegnulo za klauzulom o vitalnom nacionalnom interesu (naknadno odba~eno).

Ekonomski pokazateci BiH

Podaci za period januar 2001 - avgust 2002. god

Izvor informacija: Zavodi za statistiku FBiH i RS

Indikator	Federacija BiH	Republika Srpska	BiH (procjena OHR-a)
Nominalni GDP za 2001. god (procjena) Nominalni GDP za 1999. god Nominalno povećanje u periodu 1999-2001.	6,698 milijarde KM 6,141 milijarde KM + 9,0%	2,420 milijarde KM 2,180 milijarde KM + 13,0%	9,118 milijarde KM 8,321 milijarde KM +10,0%
Stvarno povećanje u periodu 1999-2000. (umaweno za inflaciju)	+7,8%	-0,6%	+5,5%
Indeks industrijske proizvodnje			
08/02 u poređenju s 2001. god	+15,3%	-1,1 %	-
08/02 u poređenju s 08/01	+8,2%	1,1%	-
Indeks maloprodajnih cijena			
08/02 u poređenju s 2001. god	-0,8%	0,9%	-
08/02 u poređenju s 08/01	+0,3%	0,4%	-
Prosječna neto plata 08/02 03/02 u poređenju s 2001. god (prosječna) RS 08/02 u poređenju s 2001. god (prosječna)	491,41 KM +7,4%	348 KM +11,2%	419,55 KM + 9,3%
Broj zaposlenih 07/02 (RS 03/02)	390.708 lica	232.722 lica	622.430 lica
Broj registriranih nezaposlenih lica 07/02	287.302 lica	143.504 lica	430.806 lica
Broj penzionera 08/02	287.840 lica	182.456 lica	470.296 lica
Prosječna penzija 08/02	189,80 KM	120,02 KM	154,91 KM
Uvoz jan-juli 2002. god Izvoz jan-juli 2002. god Trgovinski deficit jan-juli 2002. god Pokrivenost uvoza izvozom	3,134 milijarde KM 0,843 milijarde KM 2,291 milijarde KM 26,9%	1,192 milijarde KM 0,315 milijarde KM 1,158 milijarde KM 26%	4,326 milijarde KM 1,158 milijarde KM 3,168 milijarde KM 26,8%